

t62_group_6

(TMWUCeRcF8uzjN4cLg8RQEjecuVwNavZqQ8)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v15_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_group_6 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_group_6 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\
 & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v15_algstr_0 \\
 & X1) \wedge ((v2_group_1 X1) \wedge ((v3_group_1 X1) \wedge (l3_algstr_0 X1)))))) \Rightarrow \\
 & (\forall X2.((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X0) \\
 & (u1_struct_0 X1)) \wedge ((v1_group_6 X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\
 & (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1))))))) \Rightarrow ((v2_funct_2 \\
 & X2 (u1_struct_0 X1)) \Leftrightarrow (k10_group_6 X0 X1 X2 = X1)))
 \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\
 & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_group_1 \\
 & X1) \wedge ((v3_group_1 X1) \wedge (l3_algstr_0 X1)))) \Rightarrow (\forall X2.((v1_funct_1 \\
 & X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 X0)) \wedge ((v1_group_6 \\
 & X2 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\
 & X1) (u1_struct_0 X0))))))) \Rightarrow ((v2_funct_1 X2) \Rightarrow ((v1_funct_1 (k2_funct_1 \\
 & X2)) \wedge ((v1_funct_2 (k2_funct_1 X2) (u1_struct_0 (k10_group_6 \\
 & X1 X0 X2)) (u1_struct_0 X1)) \wedge ((v1_group_6 (k2_funct_1 X2) (k10_group_6 \\
 & X1 X0 X2) X1) \wedge (m1_subset_1 (k2_funct_1 X2) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\
 & (u1_struct_0 (k10_group_6 X1 X0 X2)) (u1_struct_0 X1))))))))))
 \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow ((v1_relat_1 (k2_funct_1 X0)) \wedge (v1_funct_1 (k2_funct_1 X0))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1)))\Rightarrow(((v1_funct_1 X2)\wedge(v3_funct_2 X2 X0 X1))\Rightarrow \\ & ((v1_funct_1 X2)\wedge((v2_funct_1 X2)\wedge(v2_funct_2 X2 X1)))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1)))\Rightarrow(v1_relat_1 X2) \end{aligned} \quad (5)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 X0)\wedge((v3_group_1 \\ & X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1)\wedge((v15_algstr_0 \\ & X1)\wedge((v2_group_1 X1)\wedge((v3_group_1 X1)\wedge(l3_algstr_0 X1))))))\Rightarrow \\ & (\forall X2.((v1_funct_1 X2)\wedge((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X0) \\ & (u1_struct_0 X1))\wedge((v1_group_6 X2 X0 X1)\wedge(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1))))))\Rightarrow((v3_funct_2 \\ & X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1))\Rightarrow((v1_funct_1 (k2_funct_1 \\ & X2))\wedge((v1_funct_2 (k2_funct_1 X2) (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 \\ & X0))\wedge((v1_group_6 (k2_funct_1 X2) X1 X0)\wedge(m1_subset_1 (k2_funct_1 \\ & X2) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 X0)))))))))) \end{aligned}$$